

K34/82

1
14Dipapadi Dithaloko

- 1 Dipapadi. Ana ke maina a dipapadi tsa bana, lpa, sephuru-sethaa, dikxomo mantlwana, dithsetse, mokxopa wa mutla, Sibiri, lekoti, kxatlelele, kxwele, mokurete, manthsa, kkoloxotswala, xo siana, dithswene, kuku, diketo, moruba, difu, melabo, metewa, le makaaba. Lpa ena ne papadi ya basemanyana. Xo na le mohlare o barexo ke mpa byale ba o ripa, ne o motelele, o byale ka metantane, empa ona ke o mokoto. Byale ba re xe ba o ripi, ya re lebaka la mo dikxomo di le sekantseng, ta itiya. Ba itiya ka tsela e, moseranyana yo mongwe o e swara mafelong yo mongwe le yena o e swara teng, byale ba itiya, ba tiya fase e boela xodimo, byale yo mongwe mosemanyana a kitima a tsenela xana kowa ba tiya, a taboxela xodimo le fase. Xe a taboxela xodimo, mpa e tla ka fase xa maoto, xe a boela fase mpa e tia ka xodimo byale byale xofihlela ba mo tiya ka mpa maoto, byale o paletswe o a tewa xwa tsenela e mongwe. Motho yo a kxonaxo batei ba leka ka maatla xore ba mo tiya emya a ta palla xciihlela batei ba lapa, ke yena yo a tsenaxo papadi. Xe ba tiya mpa motho a taboxa ba opela kopelo ya xore ja homo ja homo. Ke papadi ya xo ithuta xo phema.
- 2 Sephuru-sethaa. Ne papadi ya masoxana le dikxarebe xamxoxo le basemanyana le banenyana. Ba e raloka ka mabanyana kxorong. Buntsi bya bona ba dula fase ka kxakala, byale ngwanenyana le mosemanyana, ba bapela, byale bala ba bangwe ba opela kopelo ta re, sephuru-sethaa ba bangwe ba re sa madia hoo. Sephuru-sethaa sa madia hoo, bala ba xo bapela ba kokomala fase, byale ba kitima ba kokometse ba hlaramolla maoto, ba isa kowa le kowa xofihla ba tsena maforong a matseno moka ba phekxoxa ba kitima byale xofihlela ba fihla xa bala ba bangwe, yo a tsenaxo pele ke yena a kxonaxo xo kitima, wa ka moraxo ba mosexa, ba re ke mankotlo. Ea dira byale byale xofihlela ba felela ka moka. Ne papadi ya xo ithuta xo kxana kxorong mohla wa maxoto, kudu basemanyana ka mosebeto xore xe a tsene ka xare xa sekokoi a se ke a phakisa dikxuru di lapa, xe a thapha, ka xobane ka thapha ba kokobane.
- 3

K34/82

2

Likxomo. Ena ke papadi ya basemanyana. Ba bopa dikxomo ka matsopa, ba di lesetsa tsa oma, byale ka moraxo xa mo di omile ta di lvesanthsa, kxomo e e difenyaxo, e kxomolanya tse dingwe ma mola, ke yona e lexo sole. Mohlomong xe ba sa rate xo di lvesanthsa, ta ripa phate ya mafale, ba namedisa dikxomo, ke moka ba tlema kxomo dinaka ka lenti, ba di xoxa, phate ela leina la yona ba re ke ngwana-kotana. Tse dingwe dikxomo ke tsa diphate, ta ripa diphate tsa mafale, mafale ana ke dinaka le tsona ba di lvesanya, e e difenyaxo e di roba dinaka ka moka xa tsona.

Mantlwana. Ena ke papadi ya banenyana le basemanyana. Basemanyana ba axa dintlwana byale banenyana ba a bota, le xo bata ka xare. Ba di axa ka mahlare le xo rulela, banenyana ba axa malapa ka diphate le mabyane. Xe dintlwaniwane di fedile bancnyana ba nyakela malwala, le dithsilo tsa xosila mabu, basemanyana ba iphetela dikxomo, ta panena, ba ripa phate ya mafale ba e diranhla, ta pana dipholo ka nanti yo mongwe a swara letsepe (mokoma) yo mongwe a swara sefepi ke moka a thsaela tsa lena, xe mothsaedi a ka lebala a tiya e ngwe ka maatla ea kokomoloxa ya ema ka maoto ya lla, xe e fenza mothsaedi e a motiya. Ka sebaka se sengwe ba namelana, xe ela e lapile e re ke lapile, kxomo xa xobe wena, byale byale. Banenyana bona kowa ba sila mauswauswane, dipitsa tsa bona ba epa dikxudu, xe netsi a se kxaufsi ta rotela aeroto, ke moka ba tsea buupi bya mabu ba faxa, xo ja xona xa ba ji. Xe ba tennwe ke dipapadi tse ba tsena ka dintlwaniwane ba robala.

Banenyana ba xo hlalefanyana ba bopa dipitsana ba faxa mauswauswane a bona a babu ka tsona. Bona le mo malapeng a bona ba diri le merututu ya xo dula xodimo xa yona. Mabyala a bona ke metsi a nok, ba bitsana ba e ya ba e nwa xa yola ba tloxa ba yo nwa xa yola byale byale. Basemanyana le banenyana ba xo hlalefa, xe ba dirile mantlwaniwane, ba utswa melatsa banenyana, basemanyana ba utswa maxe, ba apeya ka dipitsana ba ija, le xona papadi ya bona ke ya ka matanyana.

Dithsetse (modila) Ke papadi ya basemanyana ba banyana, ba tomola modila ba o fotla mahlare, ke moka ba otlana ka ona. Ka xo rialo

ba ithuta xo lwa ka dikoxtati xe e le ba baxolo.

Nokxopa wa mutla. Papadi ena ke ya badisi, kudu leina la yona ba re ke tsebe ya mutla. Byale ba baxolo ba suxisa ba banyana, ba re xonya bosepa ta kxa sepepe sa motlepe, ba phuthela bosepa ka sona, byale ba re xo nosemanyana yo mongwe, a tsebe ya mutla o ka soxa a re ee, ke xore a tsebe selo, ba mofa a soxa, ke moka masepa a phatlexe, xe a thonaxo makala, ke moka ba mosexa. Xe a ka lla ba motiya, ba re akere ke wena va xore tsebe ya mutla o ka budusa.

6

Sibiri. Ke papadi e ngwe xape ya basemanyana, ya dipudi, xe ba bona pudi e namelwa, ya thsaba, ba e tswara, ba e xoka ke moka phookwana e ngwe le e ngwe e namela ya thsadi e kwaela ka sexkosi, bona ba epela kopelo e ba rexo sibiri sibiri, o ha madiya ho, sibiri sibiri o ha madiya ho, byale byale xofihlela ya thsadi e robala fase, yaba xona ba e kokolla. Masoxana le dikkarebe le bona ba e raloka ba e raloka ka xare xa matlolo, xo tsena lesoxana le kxarebe, ke moka ba opela ba le ba babedi ka xare, fela mosomo o ba o diraxo o sa ba bone, xe ba feditse papadi ya bona, ba a tswa, xe ba bangwe ba le xona ba tsena, byale byale xofihlela ba fell. Xo epela ba no epela byale ka sibiri ya dipudi. Empa papadi ena ya masoxana ba e raloka mosexare, batswadi ba se xona, ta ile mabyaleng.

7

Lekoti. Ke papadi ya basemanyana le banenyana, ya mafello xa dipapadi, byale yo mongwe le yo mongwe a e ya xae xo robala. Ba ya ka dihlophana tsa motse, byale yo mongwe o re, xo kwa xore byale dipapadi di fedile ba nyaka xo ya malaong, a fama ye mongwe a re famee, ba xeso thsabang, ke moka ba thsaba, byale bala ba rakisa bala, xe ba e-na le letelo, ba yo ba fama ba xona ba thsaba le bona, bala le bona ba xoma ba ba rakisa, ba ba siya ba tsena nalapeng a bo-mmabo ke moka lekoti lei letse le basiwa ba tla lala ba eja diboko, ka xolane xa xo na molao wa xore ba tsene malapeng. Ka moraxo xa dipapadi tsatsi le lengwe le le lengwe papadi ke lekoti, xe ba fenyiwa ba bona xore xo na le yo mongwe wa

K34/82

4

boni yo a sa kxonexo xo kitina, ta re xo yena pele xa xore ba iurane ba mo raka xore a tloxe. Xe xo se na yo a sialo ba bangwe mabelo a bona a lekana ba ka no lala ba fumana xofihlela boesa. Ena fama motho ka xo mo kxwatisa mmele wa xaxwe ka seatla xota ka monwana.

Kxatlelele. Ke papadi ya ka mabanyana ya basemanyana le banenyana. Ba dira ka mokwa o, ba dira dihlopha tse pedi, sehlopha se sengwe le se sengwe se na le mmawwe sona. Sehlopha sela mmawwe sona o a ema, byale bana ba xaxwe ba tswikela ka moraxo, wa pele ngwana o swara mmawwe ka dinoka, a utamisa hloxo, yo mongwe ngwana le yena o swara ngwana yola wa pele ka dinoka a utamisa hloxo, byale byale ba swarana ka ona mokwa o, xofihlela ba fela. Sela sehlopha le sona se ema ka ona mokwa o, byale bo-mmawwe bona ba lebana, yo mongwe mosadi a swere lelapi, le ba le phuthetsxo byale ka seteibulo, yo mongwe a sware selo. Ke moka bo-mmabo ba thoma xo erela kopelo, ba le babedi fela. Ba re kxatlelele yo mongwe a re mmalexodixodi, kxatlelele, mmalexodixodi, ngwana o tii thewene, mmalexodixcdi, ba opela byale byale. Lyale xe ba eme ba opela, yola wa xo tswara lelapi o lwesa xo nyaka xo tiya ngwana wa yola wa xo se sware lelapi, byale le yena o leka ka maatla xo ba thibeletsa, ka xo kaba lelapi, xe a kare a phosa a tiya ngwana, ngwana yowe a mo teilexo ke moka o hwile, owe a tloxa a dula fase, byale yola le yena ke moka o topa lelapi, le yena o leka ka maatla xo tiya ba yola, le yena a tiya yo mongwe le yena o hwile, xe a ka phosa a pupa a wa xa xo na ngwana yo ahwaxo. Ba dira byale byale xofihlela yo mongwe le yo mongwe a fetsa bana ba yola le yola. Lyale xo sale xo lebane bo-mmabo, yo mongwe le yo mongwe o leka ka matla xore lelapi la se ke la mo tiya, yo le mo tiyaxo, ke moka mmawwe bona o hwile le bana ba xaxwe, ke xore ke moka ba fentswe, papadi e fedile.

Kxwele. Ena ke papadi ya badisi, ba etiya mosexare madisong, ka moraxo xa mo dikromo di fudifitswe di eme meriting dikantseng. Ba betla kxwele phate ya kkokolo, byale yo mongwe le yo mongwe o

swanetse xo swara mokwale wa xaxwe, ke moka ba nthsaxana yaba
 diripa tse pedi, ba tse mafsika a mabedi ba a beya dinong, ka
 kowa xa tsela dino a mabedi le tsela a mabedi. Byale yo mongwe
 le yo mongwe, o bapela le yo mongwe, ka bobedi ba bexa kxopi xare,
 xo swanetse xo no kxa ka otee, fela a pupa yola o a itiya a neetsa.
 ba xabom ke moka ba thomile xo itiya yo mongwe le yo mongwe o tiela
 dinong tsa xabe. Ke ba hangwe ba inwisitse, ke moka ba e topa
 ba c boetsa ka bala ba bakedi ba xare, e nokxwa ke bafenyiwa, ke
 moka ba etiya byale byale, xofihlela xe letsatsi le ya xo dikela,
 byale xe mahulele a chwa, ba tiya ya senyela, bawe ba nwesaxo
 ewe ke xore ba fentse bala. Kxopi ya senyela nka nore ka moka
 xa tsona di na le kotse xaxolo, xe o sa kxone xo phema ya xo fumana
 10 e ya xo kobatsa. Wa tiya ke kxopi, ba tsea yona kxopi ba kokota ka
 yona rola e xo teilexo, ba xoalafa ka xorialo mowe. La xo se kxone
 xo phema e be dira dixole, ka xona molato ke papadi ya masoboro.
Makurete. Ke papadi ya badisi, le yona e na le kotse xaxolo. Xo
 na le mohlare ba re ke thoxo, ba e epa ba fumana sekxwere ka xare.
 Iyale ba thoma xo betla makxai a xo hlabu thoxo. Makxai ba a
 betla ka mokxwa o, yo mongwe le yo mongwe o ripa phate ya xaxwe,
 a e pharola ka theko e ngwe a dira mafatsa a mane, byale afefa
 dinhla, a tsea tse ding'e diphate tsa xo fefiwa a di xwaella ka
 xare ka mafatsa, byale wa fumana e le mafatsa a mantsi. Xe ba
 feditse xo dira makxai, ba epa sekoti, byale xe sekoti se tletse,
 ba thoma xo opela kopelo ya xo hlabu thoxo. Ba re, mokurete rete
 mokurete rete byale byale, yo mongwe le yo mongwe a hlabu e a
 e hlabaxo o e hlomola a e tela theko ke dikxomo tsa xaxwe. Xe ba
 di feditse byale yo mongwe le yo mongwe o bala xore o fumane kxomo
 11 tse kae, byale ba xoma ba dula ba dikulusa sekxudu, byale zowe ba
 swanetse, xo hlomola diphate tse dintei xo sale tsela tsa
 manthsarara a mane le phate ~~kg~~ e tee e ba e loketsexo ka xare xa
 tscna. Byale mowe xo hlabu motho ka o tee le xona o ja dikxomo
 tsa yo mongwe a leya xa tsa xaxwe. Byale ka xore motantane,
 morabudi, matsobane, lekwapa la bangwe ba xona byale ka ba ke nyaka

K34/82

6

xo hlalosa xabotse. Motantane o tsea kxomo ya xaxwe a fakela ka moleteng morabudi a hlabo, byale xe Morabudi a ka pallwa xo hlabo, Morabudi o trea ya xaxwe a e fakela, Motsobane a hlabo, xe a ka pallwa, Latsobane wa fakela Lekwapa a hlabo, xe a ka pallwa, Lekwapa wa fakela Motantane a hlabo, byale byale. Byale xe xo na le yo mongwe yo a kxonaxo xo hlabo o swanetse xo ja dikxomo tsa bona ka moka, e be tsa xaxwe, e be ke moka papadi e fedile. Monna yo Makase Mmaseokoma o sa phela, o ile a re e sa le mosemanyana ba sa hlabo nокурете wa xo bakana, byale a bona xore yena, xa hlabo selo, ka xorialo a ka se be le dikxomo tse dintsi, ya o isa seatla sa xaxwe ka moleteng, yo mongwe o ile a mo hlabo ka lekxai seatla, byale papadi ya fela, ba leka kudu xo nthsa lekxai la ba sita a lla a kitimela xae, ba baxolo ba ya ba lengthsa, o be a hlabile ke Mateke Makokoropo, molato a wa ka wa ba xona, ka xore ke papadi ya basemanyana. Seatla se ile sa baba setaka se se telele, xofihlela menwana e hunapana sa fola, fela seatla nka re letsoxo lewe xa le sa na mosomo o somo ka se setee.

Manthsa. Ke papadi ya basemanyana, ya xo ethuta maleba, xore xe a ka fumana mutla o robetse a kxone xo hlabo. ba a raloka ka mokxwa o, ba ripa mapara xoba melamo, ke moka ba fefa nhla, byale ba thoma xo sepela, yo mongwe o swanetse xo fosa molamo wa xaxwe ka xare xa letsane o hlabo o eme xoba o hlomoxe o we xosele, cyale bala ka moka wa swanetse xo fosa xore ba hlabo xana kowa xo hlabileng yola wa pele, xe ba hlabile o tla xoma a topa xape molamo wa xaxwe a fose pele le bona ba fosa xore ba hlabo -
xana kowa. Ba fosa ka xo sielana, xe ba ka pupa, yola a xo sala a fosa moraxo, o swanetse xo dira manthsa, byale ba hlabo kowa a hlatilexo, byale byale. Yo se mo nyelaxo ke yowe ba sa pupixo, xo fihlela thaloko e fela.

Kkoloxotswala. Ena ke papadi ya ba baxolo xammoxo le ba banyane. Ke ya dijo, xe ba ka kwa sejo se tsefa kudu, ba re xo bana kitimang lo bitsa Kkoloxotswala, xe bana ba satsabe papadi e, ta ya ba tlilo hwetsana ba feditse, bona ba sa bitsa Kkoloxotswala.

Ia ya ba ema mo ba ilexo la ba botsa xore ba eme ba mmitsi, ba re, Kxoloxotswala Kxoloxotswala byale byale ba theletsa karabo ya sekwale, byale xe ba ka phakisa ba boyo, ba re o kae, ba re, xa a arabele, ba re boelang. Ba dira byale xofihlela ba fetsa sewe ba se jaxo, mowe ba tla re dulang xe a sa arabele, ke moka ba dula, ba lebella xore re tla bona ta ija selo sela, ba bona ba sa je. Xe e mongwe a ka butsisa, a re, a selo sela la xoba le apeile se kae, ba re, awa xa se sa rena ke sa Axoloxotswala, yena mong o tla tla a se tsea, ke moka.

14 Xo siana. Ke papadi ya banna, basadi, masoxana le dixxarebe, papadi ena ba e dira mosate fela, empa xa ba ba direle selo, e se xo tumiswa fela, ba raloka mephato. Xo thoma masoxana, ba tloxa kxorong ba ya ba ema mowe ba swanetsexo xo ema xona, ba bapela, xe ba eme xabotse ke moka molaudi wa papadi o hlaba mokxosi ke moka ba thoma xo kitima ba libile kxorong ya mosate, ya tsenaxo pele ke moka o tsea sefoka, ba ka moraxoraxo, ba bona ke dithswene. Fa re, thswene ya moraxo impya di bona yona. Kamoka xa bona ba no kitima ka ona mokxwa owe.

Dithswene. Ke papadi ya basemanyana, ba namela xodimo xa dihlare byale ba bangwe yaba batho, ba bangwe yaba dimpya di rakisa dithswene, batlo ba sa setsa, dithswene di thsabela xodimo, ba ratha ka dihlare, xe ba taboxela sehlareng, se sengwe ba lebella xabotse xore di bataxane. Byale ba taboxela sehlareng se sengwe le se sengwe, fela xe dimpya le batho ba ka swara thswene e ngwe tsa e loma le xo tiya ka maatla, thswene e a thaxoxa ya lla, ke moka papadi e a fela.

15 Kuku. Ke papadi ya ka mabanyana ya basemanyana le banenyana. Ba bangwe ba tloxa ba ya ba utama, byale ba bangwe ba sala ba dutsi. Bala ba xc utama ba re, kuku, xo dira ka otee mathc¹⁰, xe a re, kuku ke moka bala ba xo sala ba dutsi ba re, mme mme walka mme mme wa ka ba kitimela kowa ba kokwa a re kuku, ba yo mo nyakela, xe ba sa mmone, ke moka yo mongwe le yena o re, kuku, ba kitimela xona ba epela, ba mo hwetsana ke moka ba mo swara, o tsena sehlopeng sa bona. Ke moka yo mongwe o tla re kuku, ba dira byale.

Ea dira byale byale xofihlela ba ba tswara ka moka, ke moka yaba papadi e fedile.

Lakaaba. Ke papadi erpa ke mosomo wa xo thapisa dikxomo. Pele xa xore ba e namele, ba ripa ngwana-kotana, ba o namela xodimo xa kxomo, ba e tlemile ka marala, ba tsea marala a mangwe ba tlemella kxomo le ngwana-kotana, byale ba e lesetsa, ya fofa e ya kowa le kowa, e tona ka mokxwa o e ka kxonaxo, e hlwa nao mosexare ka moka, ba e xokolla ka mabanyana, ka moswana ba tsoka ba e tlemella xape, byale byale, xore e thape ba tla bona e sa tone xona, ba e tlemolia, ba lekisa xo fexa lecto xodimo, a bona e sa tone ke moka wa namela. Ba e thwela moxala, ba e thula nko ka morokola. Byale mowe ke lekaaba, xe dikxomo dixo roxa, ba ba kxonaxo xo nakela ta sala ba kwekwetsitse makaaba, ba banyana bona ba xapa dikxomo, byale xe dikxomo di ba sile sebaka se setelete, ba re a re eeng, ba thoma xo kitimisa makaaba a bona ba nyaka xo bona la yo le kitimaxo ka maatla xo sia a mangwe. Ba bangwe a ba kata a thsaba, ba bangwe le re xo mo kata a sala a tswere ka ditomo a tsoka a namela.

Diketo. Diketo ke papadi ya banenyana fela. Ba epa sekxudu, ke moka ba nyakela matlapanyana ba a fakela ka sekxudung, byale ba nyakela lefsika le lengwe la thetebudi, ke lona lewe ba tla xoketa ka lona. Mafsika ala ba a thsetsexo ka sekxudung ke makula. A ke bale maina a banenyana xore ke kxone xo hlaloza, ke matlale, Kobeng, - J3 - Lotsatsi le Ladisane, e noba thsupo xo keta ba keta e le ba bantsi. Matlale o swara moketo, o nthsa makula ka sekxudung, ka xo fosa lefsika (moketo) xodimo, a re o sa le xodimo ke moka a nthsa makula a ba kxakala, a xome a kape moketo o seso wa wa fase, a xome a fose moketo xodimo, o re o sa le xodimo a boetsa makula moleteng, xo sale lefsika ka le tee kxakala, a kape moketo o seso wa wa, ke moka ela ya xo sala ke kxomo ya xaxwe o e beela theko, byale byale xo fihlela a kxwekwela (xo pallwa) xo kapa moketo xoba xo boetsa makula ka moleteng, a sala a le mabedi ka kxakala, xoba a boetsa makula ka moka ka moleteng, xoba a re o nthsa makula a se ke a nthsa

K34/82

9

18

ke tsona ditsela tsa xo kxwekxwela. Xe a kxwekxwetse ke moka moketo, o tseyo ke Kobeng, le yena o tla no dira ka mokxwa o Matlale a dirilexo ka ona. Xe a kxwekxwetse, moketo ke wa Motsatsi, le yana a kxwekxwela, moketo ke wa Madisane, a kxwekxwela moketo o boela ka Matlale, byale byale xofihlela ba fetsa makula, ya kxonaxo o tla ba le dikromo tse dintsia. Byale xe ba feditse makula, yo mongwe le yo mongwe o beya dikromo tsa xaxwe xabotse. Byale ia thoma xo jana dikromo, matlale o nthsa dikromo tsa xaxwe a di fakela ka moleteng, ke moka Kobeng a keta, ta no keta byale ka xe ba keta makula, xe kobeng a ka kxwekxwela, ke moka Kobeng o tsea tsa xaxwe dikromo a di thselar ka moleteng ke moka Motsatsi a keta, xe a ka kxwekxwela, ke moka Motsatsi o thselar dikromo tsa xaxwe, Madisane a keta, xe a ka kxwekxwela, ke moka Madisane o thselar Matlale, ba dira byale ka xo latelana. Byale yo a kxonaxo o tla ja dikromo tsa bona ka moka a fetsa, a ke re matlale o fetsa dikromo tsa Madisane, Madisane o sala le kromo ka e tee, byale Madisane o swanetse o bexa kromo ya xaxwe ka seatleng, Matlale a kete a e tsee, a xome a mofe, Madisane a rimamise seatla, a bexe kromo ya xaxwe byale Matlale a kete a tsee, ke moka Madisane o hwile, Motsatsi le yena a thselar Matlale, a no dira byale ka xe a dirile Madisane, ke moka Motsatsi o hwile, Kobeng le yena a thselar Matlale, Matlale a di fetsa ke moka Kobeng o hwile, xona mowe papadi e ke moka ba phadile ke Matlale. Ba xoma ba keta nae ka tsatsi le lengwe a ba bolaya, ba xoma ba dira byale a ba bolaya, ke moka ba xana xo keta nae, o swanetse xo keta le ba ba kxonaxo kudu.

- 15 -

Loruba. Ena ke papadi ya banna, masoxana le basemanyana, papadi ena e hlaxa le bathoka, ba epa dikudu tse nne, byale ka tsena:-

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Byale ba fakela matlapa, kudu kudu ba fakela marula (dikoko) mafsi ka ba re a baka ditladi, sekxudu se sengwe le se sengwe mafsi ka mabedi, ka le tee xo sekxudu sa kxaufsi le sekxudu sa mafello, ke moruba wa sesotho owe, a ke nape ke re o no wa ka

K34/82

xodiro ke wa Sesotho. A na a ka xare ke mafsika (dithoba).


Ka mona xa thoba ka e tee nka mowe dithoba di swanetsexo xo
 20 sepela diya ka xona. O sepedisa dithoba tse pedi tse dilatelaxo
 thoba e e tee e, wa di nametsa xodimo xa thoba ke moka wa siya
 ka e tee xona kowa thobeng wa feta le e ngwe o hlab a ka yona
 kowa sekxudung sa xo hloka thoba, ke moka wa sala, yola le yena
 a sepela byale a hlab a sola, ba nosiedisana byale byale,
 xo fihlela ya kxonaxo a fetsa dithoba tsa yo mongwe, byale ba xoma
 ba hlahlela xape, yo mongwe xoba yo noola a xoma a mo fisa, byale
 byale xofihlela ba tenwa, byale ba itha moruba wa senyela, yo
 a fisiwaxo ka ona ke xona a tloxile le senyela.

Moruba wa Sethsakane ke o:



Dikxudu tsena ba re ke makxele, ona ba hlahlela dithoba tse tharo
 lekxeleng le lengwe le le lengwe, ba o hlahlela makxele ka moka,
 tsena tea ka xare ke dithoba. Yo mongwe le yo mongwe o thoma ka
 xo sepedisa tsa makxele a ka xare, xore a tle a fumana tsela ya
 21 xo hlab a, xosoleng o byale ka wa Sesotho o sola lekopa ka ie tee.
 Le ona yo a fentse xo mongwe o fetsa dithoba tsa xaxwe.

Moruba wa Senkone ke ona:



Ke dirile poso sekxudung se sengwe sa mafello, xa xona thoba. Ona
 ba hlahlela dithoba tse pedi lekxeleng le lengwe le le lengwe, empa
 tsa ka makxeleng a kantle xa di sepele, xo sepela tsa ka makxeleng
 a ka xare. Moruba o ba sola xabedi, empa xe o ka kxona xo tswa ka
 xare wa fumana tsa kantle, ke moka wa tlollela, o fakela xape dithoba
 tse pedi makxele eng awe o ilexo xe o tlollela wa fumana ditloba,

xore lekxele le te le dithoba tse nne, byale mowe o tla xona xo sepedisa tsa kantle. Le ona ya fentsexo yo mongwe o fitsa dithoba tsa xaxwe. Basadi ba bathoka xe o ile wa fisa Mothoka pelo tea bona xa di thabe xe Mothoka a ka fanya wena o tla kwa ba moreta.

22 Manteledi. Papadi ena ke ya hanenyana, le dikxarebe ba e raloka. Ba tsea dithoro tsa leheya ba di bapetsa tse dintsi ka mokxwa o ba ka kxonaxo, byale ba re kowa di bapetse, ba tsea tse dingwe ba di bexa xodimo xa tsela, ba siya dithoro tse pedi tse ba sa di hlatlaxanthsexo tsa mathomo, tsona di na le maina ya pele ke Manteledi a bo tsela le ngwana mararela le tsela. Byale ba kxobakana, yo mongwe a ponya, yo mongwe a mutsisa a re, mo ke mang, yola wa xo ponya a re manteledi a botsela, ke xore thoro ewe a e na mati. Mo ke mang mo, manteledi a botsela, mo ke mang mo, ngwana mararela le tsela, mo ke mang mo, kxurumulla o bee fase, ke moka o fosa thoro ela e ngwe o e bexa fase e sala e le e tee, byale o boela xo thoma mathomong, mo ke mang mo, manteledi a bo tsela, mo ke mang mo, ngwana mararela le tsela, mo ke mang mo, mowe xa xona le selo, mo ke mang mo, kxurumulla o bexa fase. Mo ke mang mo, manteledi a bo tsela, mo ke mang mo, ngwana mararela le tsela, mo ke mang mo, mowe xa xo na le selo, mo ke mang mo, kxurumulla o bexa fase. Byale byale xofihlela a di fetsa, xo mo palla ke xe a ka re kxurumulla mowe clexo thoro ka e tee, xota a re le xona xa xo na le selo e le xore dithoro di pedi. Tsa mo sita, xo ponya yo mongwe, le xe a ka di fetsa o sutella yo mongwe, xo fihlela ba felela, le yola a ba butsisaxo le yena ba mutsisa.

23 Mma. Ena ke papadi ya basemanyana le hanenyana ya ka mabanyana. Ba tsea lelapi ba tlema yo mongwe mahlo, a se ke a bona, byale ke moka a re, mma mma o tswa kae, bala ba re ke tswa bopedi ngwanaka, xe a ekwa xore ba bolela kowa o a ba rakisa xore a tsware yo mongwe byale le bona ba theaba. Mma mma o tswa kae, ke tswa bopedi ngwanaka, mma mma o tswa kae, ke tswa bopedi ngwanaka byale byale xofihlela a tswara yo mongwe. Fa mo tlemolla ta tlema yola a mo tswarexo, le yena a dira byale, a tswara yo mongwe ba mo tlemolla ba tlema yola, byale byale xofihlela la fella

K34| 82

12

ke moka papadi e fela.

Kxuupye. Ke papadi ya ka mabanyana ya tasadi le banenyana le basemanyana. Ba nthsaxana ka dihlopha yaba dihlopha tse pedi, sela seholpha se na le mase na yo a bathaxo, sela le sona. ba tha ka thoro, bana ba yola mmako bona o re axee letsang diatla byale ba axeletsa ka xo tswikela, mmako bona a swere thoro ka seatleng, lyale a sepedisa seatla sa xaxwe ka diatleng ts'a bana, a lahlala thoro seatleng sa ngwana yo mongwe, mowe seatla sa mmako bona se fetaxo, ngwana o swanetse xo kxupara seatla, byale xe a ba fedits'e xo batha ke moka la supa bala diatla ts'a bona ta kxupere. Lyale bala ba tiya seatla sa yo mongwe le yo mongwe, xe a ka re a tiya a re, a sesu a fetra a tiya seatla se senaxo le kxuupye ke moka o kxotliie, ta bocletsa xo tha xape, xe a tla fumana kxuupye o swanetse xo tiya matsoxo ka moka, xo be xo sale. ka le tee, xe a tiya lona a e fumana, xona a kxotla ka taka la xore e be xo setse lona, byale le yena ke moka o tha bana ba xaxwe. Le bona la tla no dira byale, xe byale e ba tenne, ba tha ya dikkomo, xo tha xona ba no tha byale ka peleng, empa xo fapane xc tieng, xona xe motho a tiya o swanetse xo tiya letsoxo le le naxo le kxuupye, a tiya lesele ke moka yo a naxo le kxuupye o re mmu bona le kxomo ba xoma ba tha xape, a xoma a tiya lesele ba xoma ba re mmuu, bana le kxomo tse pedi, xe motho a ka sitwa xore mmuu, xa se kxomo ke pudi, a xoma a se ke a re mmuu xa se pudi xe mpya. Xe a ka re a thoma xo tiya a tiya mowe xo naxo le kxuupye ke moka o swere kxomo a e salla, le yena wa tsea o tha ba xaxwe bana, ke moka ba dira byale byale. Ka moraxo la tha kxuupye ya xo tswa, yona e byale ka ela ya pele, wa kitimela xo tiya mowe kxuupye e naxo xona, wa kwa a re kxotlo, ke moka ngwana yo mongwe o thsile, ba dira byale xo fihlela ta etswa ka moka le ba yola le bona la etswa ka moka.

Lyale bala ta ilexo ba thoma xc tha ya xo tswa ba tlilo dira mataketa, byale bala bangwe la fetola ka xore taka, ba xoma la re a nye nasepa, tala ke moka la tswa mare. Xe ba etswa rare ta le byale ke moka ka ba sa bolela ba homola tuu, lyale bala ta kxuupye

26 kkuwetsa (xo sexisa) ba leka ka mokxwa o ba ka kxonaxo xore ta sexe, xe ba ka sexe, bala le bona ba dula fase, ba honola bala le bona ta sexisa, xe ba ka se ke ba sexa xo fihlela bala ta fellwa ke dikxuwakxuvetso ke mona bala ba thaxoxa ba re hlowa nyclaa. Ke moka papadi e fedile.

Lerotse la polo. Ke papadi ya badisi, ya lebaka la marexa. Tsatsi la phero e kxolo ya xotonya, ba xotsa mollo madisong, byale xe dikxom di tloxa maroma mosemanyana yo mongwe xo ditibela, xe a boyo o tlilo hwetsana yo mongwe a dutsi madilong a xaxwe, xe a re, a nka baka lang o dula madulong a ka, ke moka yola o re, madulo ke a thswene, byale yola o tla re rotse la pholo xa le sotelwe xo sutelwa motsakwane, ke moka o tsena ka kxang madulong a xatwe xe a na le maatla, o tla bula sebaka a dula, xa se na maatla ka xabo ke thabeng o tla dula phefong. Xe di tloxa xape ba re tsenka (xo rom) yo mongwe a yo tibela dikxomo, bara yola a xoba a ile xo tibela, ke moka a re ke tsinkile mokete, a ya a di tiba, le yena o tlilo nofunana ta tibile madula, mosomo ke onola wa yola wa pele. Letsatsi le ka dikela ba dutsi mollong lesofi la ba la swara, ba sa nyake xo tloxela ka baka la phefo, xoba dikxomo di ka la tsa lahlexa ba sa nyake xo tloxela mollo, ka taka lewe, mollo ke sexcka badisi. Na tsatsi le lengwe xe ba sa rate xo tsenka, na kxa diphephe, di dira ke motho ka o tee, a di thsemetsa ka xare xa menwana tsa xo lekana badisi, byale a ripa se sengwe ka monwana xoba meno, byale a di kxupara a re yo mongwe le yo mongwe a tsee sa xaxwe, yowe atsea sa xo ripiwa ke yewe di mo saletsexo o swanetse xo tiba dikxomo. Xe di tloxa xape le yena, o swanetse xo dirabo diphephe, byale byale.

Difu. Ina ke papadi ya basemanyana, empa kudu kudu ke thuto, ya xo tanya dinonyana le tse dingwe. Ea nyakela mafika ka moraxo ba nyakela, phate ya kokwane le lehlohlodiane, byale ta yo ripa phate e ngwe ya xo thankxoletsa, mona phateny ya xo thankxoletsa ba xokella lenti, ka mafelelonj xa lenti, ba xokella phatenyana. Ke moka ba tsea kokwane ba thekxa lefsika ka yona,

ke moka ba tsea lehlohlodiane ba bexa ka fase xa sefu, byale ba tsea sethathaxoletso ba se fakela ka xare xa kokwane, ke moka
 28 ba boetsa kokwane moraxo, xore xe sefu sewa sa se ke sa thekxa ke kokwane, byale ba tsea phatenyana ela ba xo e xokella mafelong xa lenti ba phereketsa kokwane, ya xoma ya swara ke lehlohlodiane. Ke moka xo fedile se setswellaxo sa xata lehlohlodiane, ke moka sefu se awa sa tanya.

Melabo. Le yona ke papadi ya xo ethuta xo rela dikxaka, le dikxwale le tse dingwe. Ba ohla lenti, byale ka' moraxo ba nyakela lehupulo le lehlohlodiane, ba nyakela phate, ya kobi, ba e kokotela fase byale bat sea lenti ba xokella lehupulong, ke moka ba oba lehupulo ba' theya ka lenti le phatana ya lona kowa phateng ya kxwexa, ke moka ba hlaramolla maxwe a lenti xodimo xa lehlohlodiane, ke moka xo fedile, byale ba fela ba re xo ba banyana ba tsenthse seatla ba these lehlohlodiane, byale xe ba re ke a thesa molabo wa ba tanya.

Xo hlapa, basemanyana le banenyana ba nyaka xo hlapa bodibeng.
 29 byale xe ba hlapa ka mo budibeng ba famana lekoti. Yo mongwe a fama yo mongwe ke moka o tiya bokona wa thsaba, xe a bona xore o kxaufei le xore a mo sware, o wa thinya, a kitima ka fase xa metsi, mohlomongwe a patlama, ka moraxo xa sebaka yola a bona a nyoloxa xosele, xe a sa kxone xo tinya se nyela se tloxa nae, ba dira byale xo fihlela ba tenwa xo hlapa.

END 717